

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKE SVOJINE



KLASA 1 ()

IZDAN 7. novembra 1922

PATENTNI SPIS BR. 619.

Fried. Krupp Aktiengesellschaft Grusonwerk, Magdeburg—Buckau.

Postupak za izdvajanje koksa i drugih ostataka goriva u pepelu i troski svake vrste.

Prijava od 30. marta 1921.

Važi od 1. marta 1922.

Pravo prvenstva od 26. augusta 1919. (Nemačka.)

Poznato je, da ostaci goriva iz kotlova, peći i t. d. sadržavaju još znatni postotak koksa i još potpuno ne sagorelog ugljena, da se ovi vrijedni sastavni dijelovi dobiju, postupalo se do sada sveopćim mokrim postupkom prigotavljanja pomoću taložnih strojeva. Ostaci goriva (pepeo i troska) su najprije prosijani i na taložnom stroju rašireni i onda su prema specifičnoj težni rastavljene trokse od koksa i ugljena. Pošto je ručnim radom izabrana plivajuća troska iz koksprodukta i još ne sagorelog ugljena iz troskinog produkta, produkti su prevedeni preko sita za odstranjenje vode. Zamazana voda se odvede u dvo-ili trodjele bazene za čišćenje i povrgne čišćenjuza ponovnu upotrebu.

Iz prethodnog se vidi, kako je opširan ovaj mokri postupak, kako je neznatan uspjeh i kako je skup uredjaj i troškovi. Ako bi se izostavilo gore spomenuto izabiranje rukom, moralо bi se računati gubitkom ugljena, koји nije izgorio, jer bi ovaj, pošto je teži od koksa, prešao pri taloženju zajedno u produkat troske. Dalje je koks laganom troskom, koja nije mogla kod taloženja od njega biti rastavljena, uprljan. Prosijani fini materijal nije zajedno taložen,

nego je upotrebljen kao ruševina pri čemu je izgubljena znatna množina goriva.

Predmet izuma je postupak, koji znatno umanjuje troškove samog uredjaja i tjeranja istoga i ujedno gore navedene štete uklanja.

Izum polazi od pomisli, da veći dio ostataka, koji ne mogu više goreti, sadržavaju stanovitu množinu željeza. U gorivima ima oksid ili pak staljenjem sa Si O₂ kao silikati.

Ovu trosku, koja sadržaje željeza privlače visoko koncentričana magnetička polja, odnosno ona ju čvrsto drže, dok n' nesagorenii uglen ili koks magnetičko polje nema utjecaja i ne drži ga čvrsto. Tako je na ovaj način moguće, to su dokazali potanko okušani pokusi, da se pri prolasku pepela kroz jedno jako magnetičko polje ugljen dobije kao nemagnetički produkat, rastavljen od dijelova, koji sadržavaju željezo i koji čvrsto stoje u magnetičkom polju.

Osim velikog pojedinjenja uredjaja i njegovog pogona, ima novi postupak još i slijedeće prednosti.

Proces se provadja suho i pri tome otpadaju pokrajni dijelovi kao aparati za udaljivanje vode, pumpe i veliki bazeni za čišćenje. Nesagorenii uglen se dobije zajedno

s koksom. Može se i najfiniji obraditi i može se lako svakolika sadržana goriya dobiti.

Utanoč neznatne sadržine željeza u pepelu mogu se pomoću veoma koncentrisanih magnetičkih polja sve troske, koje sadržavaju željeza rastaviti od nemagnetičkih gorivih tvari.

Patentiz zahtey:

Postupak za lučenje ostataka goriva, time naznačen, da se ostaci goriva (pepeo, troska), provedu kroz jako koncentrisana magnetska polja, na što se rastave goriva, koja su u ostacima (koks, nesagoren uglen) od negorivih troska, koje sadržavaju željeza.